




Selemenge alingaka  
niawu. Ba niawu bazali  
ebele na ndako.

Selemenge azali na  
niawu moko ya  
moyindo. Niawu oyo  
aliaka biloko ebele.





Selemenge azali na  
niawu moko ya  
monene. Niawu oyo  
aliaka biloko nioso.



Niawu ya misato, akimi  
na nzete. Niawu  
akangemi likolo ya  
nzete.




Selemenge amati na  
nzete, akangemi na  
nzete na niawu.

Maman ya Selemenge  
aye kosalisa bango  
bakita.




Selemenge azali na ba  
niawu mibale ya  
bolembu, balali libanda  
na moyi mokolo  
mobimba.




Selemenge azali na ba niawu misato na mosala. Bakangi punku na kikuku na butu.



Selemenge azali na mbwua moko. Kombo na ye Lirafi. Lirafi azali na moninga te. Ye alobi.




Selemenge ba niawu  
na yo balingi Lirafi te.  
Babengani ye libanda  
ya ndako. Lirafi akimi  
mosika.



Selemenge amoni  
Lirafi pe amemi ye na  
ndako. Ba niawu  
basepeli te. Balingi  
komona Lirafi lisusu te.



Selemenge azali na ba  
niawu boni? Azali na  
bango muambe.



Selemenge azali na ba  
mbwua boni? Azali na  
mbwua moko. Lirafi  
azali wapi sikoyo?

Ozali na ba niawu boni na ndako?  
Ozali na ba mbwua boni na ndako?





